

0-1b

1 Mediro ya tlwaelo ya Basotho kudu matebele xo kxosi tsa
bona.

Ngwaxa o mongwe le o mongwe ka nako yeo xo jewaxo difihlolo
xo swanetse xore xo xoelel a ke kxosi xore kxomo di yo kata.

ka xo dira byalo ke xore xo jewa lerotse, xomme xo tloxa fao
yo mongwe le yo mongwe o dumeletswe xo ja difela le dinyoba le
maxapu a xaxwe ka xo rata pele xa nako ye e be a sa dumelelwe
xe e le xore a ka ja pele xa fao xomme a swarwa ba tla mo lefisa
kxomo mosate.

2 Xe e le xore motho yo mongwe wa sethsaba o bolaile pudi
kapa kxomo kapa o tsewa bongakeng kapa perekong kapa o dirile
byalwa o swanetse xore a tlise seriana sa selwana seo mosate.

Morwalana wo re o bitsa mmeo wa mosate.

Xape le xe motho a lala kapa a hwile o swanetse xo yo mmea
mosate.

Xe o le moeng o yo dumedisa kxosi o se ke wa ya o le fela
empa o sware mphao ya xo dumedisa kxosi ka yona.

Xape o swanetse xo tseuthsa ditumediso tsa xaxo ka motseta
wa mosate. Motseta wa mosate yena o tla bolela le kxosi xape
a ba a tlisa diteboxo tsa kxosi xo wena.

Kxorong ya mosate xa xo tsene o kxotla fase ka patla ka
xo riyalo xo bontsa xo nyatsa banna le kxosi.

3 Mokxwa wa xo kxopela mosadi.

le le bone ngwananyana xomme le nyaka xo mo nyala le tla
totsa ba bo lona xore ke bone ngwana wa mokete-kete xomme xaeba
babo ba rata monyana yoo ka baka la mekxwa ye botse ya xaxwe le

ya batswadi ba xaxwe ba tla bitsa ba lesika la bo lesoxana; byale ka bo-malome 'axwe le bo-rakxadi a xaxwe xomme ba ba thsela taba tse ba tla kxetha dikxadi le bo-malome a xaxwe le motseta xomme bona ba tla yo kxopela monyana ko batswading ba xaxwe.

4 Ditaba di tla tsenthsa ke motseta xo batswadi ba monyana la mathomo batswadi ba monyana ba tla ba koba moxongwe le la bobedi, ntse ba re nna xa re na ngwana yo mobyalo. Moxongwe ka nako ya boraro ya xe ba bo lesoxana ba etla ke xona ba tla re aowa, emang xomme re tla lebelela xe xo na le selo se sebyalo.

Xe ba seno tloxa xo tla bitswa dikxadi le bo-malome a monyana yo xomme ba ba botsa taba tse.

Xe e le xore ba bo ngwanyana barata taba tse ba tla sila fola xomme ba e tlatsa thekawana e kxolo xomme ba e tlakanthsa le mmutedi o serene w dikxomo xo riyalo xo bantsha xore ba nyaka dikxomo.

5 Xe fola e seno xo fela xo silwa e tla fiwa motseta xomme yena o tla e tsea a e isa xo babo lesoxana. Xo romela fola ye xo babo lesoxana xo bantsha xore ba dumela xore lesoxana le ka nyala moetsana yo.

Ba bo lesoxana ba tla bitsana xomme e tla re kxadi e kxolo ya bula thekawana ye ka kxomo xomme fola e tla thona xo folwa ntse xo rerwa xore selo se ke molato.

Bomalome a xaxwe le bo rangwane a xaxwe ba tlama ba nthsa dikxomo xo thusa lesoxana le xore le kxone xo nyala monyana yo. Dikxomo tse di tla xapywa ka bakxomana babo lesoxana xomme ba di isa xa bo monyana.

Xe dikxomo tse e le lesome ba tla sadisa tse e pedi sakeng

6 yo fihla kxorong yabo monyana ntle be ba swere dithupa tse dikxolo xomme ba tla kitimisa dikxomo tse ba bo monyana xe ba bona dikxomo tse batla tswa ka dithoka le dipolo xo leka xo bolaya dikxomo tse kudukudu tse dinyane byale ka dipudi le dinku. Bakxomana babo lesoxana ba betha batho ba le dikxomo tse xo leka xo di tsenthsa kxorong babo monyana bona ba tla leka xo di thibela.

Xe bakxomana ba seno kxona xo di tsenya kxorong ba tla nna fase moo kxorong. Motseta wa bona o tla ya kaxae xomme a fihla at tsenthsa taba tsa xaxwe.

7 Xe e le xore ba xana kxomo tsela tse seswai ba tla ba koba xomme ba tla tloxa ba re tseleng ba a boya le dikxomo tsela tse pedi tse ba di tloxetseng tseleng.

Ba rile xe ba ba koba ba ba thsephisa tse pedi xape xomme xe ba di dumetse ke xona ba tla di tsenthsa xape byale di le lesome ka kxorong. Xe di seno tsena ba tla bitswa xomme ba tsena ka xae ba fiwa ntlo ya bona.

lyale ba tla ba tlabisa nku xe e le xore mo kxorong tsa bona xo na le ya phoxo ba swanetse xo nthsa ye ngwe ye bare xo ke thipa ya xo e faola.

Xe baseno fetsa nku ya bona ba tla ya xae; xomme mohla ba tlile xo kxopela xo xorosa ba tlile xo nthsa ye ngwe xape.

8 "Mokxwa wa kxale wa xo dira semperexatlane
(seeta)"

Kxale xe lesoxana kapa mosimana a nyaka semperexatlane o be a botsa bakxalabye xomme bona e be ba tla mo xopola pelong xomme ba xe re mohla ba bolaya kxomo ba e bua phatla botse xomme ba re xo e phurulola ba mo e xatisetsa xo fihlela e xoma.

Xe e se no xoma ba tla bitsa mosimane yola xomme ba mo

leoto la xaxwe ke le lexolo xona di tla ma di felela mo xo yena
empa xe leoto e le le lenyane di tla sexelwa yena le mokxalabye e
mongwe. Xe ba thala mo leoto la fihlaxo ba lekantsha ka monwana
9 o moxolo ba sexa.

Xe ba se no di sexa ba tla phula lesoba mokxatlong xa mo
o tlang monwana o moxolo le o o latelaxo xomme kafao ba lokela
selo sa nthokolwana kapa lebyana xore lesobana les e ke la
thibana. Ka thoko tsohle ba tla dira masobana a mabedi a
katoloxane xore tle ba lokele mabyana a xo swara leoto ka xodimo.
Masobyana a phutswe pele letlalo le la phatla ese le xomele ruri.

Xe ba se no phula masobyana ba tla bea dietana tsela
kxakala xore di xome xomme xe di seno xomela ruri ba tla bitsa
mosimane kapa lesoxana xomme yena a amoxela mpho ya xaxwe ya dieta
tse mphsa. O tla di onatsa pele xomme a kxona a kxopela tse
dingwe xape.

10 Mokxwa wa xo boloka motho le ditiro.

Xe motho a hwile e le monna o epelwa sakeng la dikxomo.
xe e le ngwana mo maxoreng xe e le ngwana yo a sa nyanyang ka
ntlong.

Xe e le xore xo k hwile mosadi o epelwa ka mafuri.
Xo tloswa merako kapa mahlaku xomme xwa epiwa moo xe ba seno
xo mmoloka ba mo khupetsa botse xore xo se ke wa bonala xomme ba
bea mashasha xodimo.

Xe ba boloka motho ba epa molete wa mxokolo xore motho a
kxone xo yo tsena botse a kwotame.

Xe ba se no xo o epa ba tsea motho yo wa xo hwa ba mo huna xa
botse byale ka xe a kotame. Xe ba seno mo lokela ba tsea

11 motsexa wa byalwa ba o bea xodimo xa hloxo xa xaxwe.
 Ka moraxo batsea medi e mengwe e e swanang le eie ya makxowa
 xomme ba e lokela kamo lebitleng, yona e lokelwa ke ngaka. Ba re xe
 basa lokele dihlare tse # kamo lebitleng pula e ka se ne.

Xe ba seno lokela tseo ka moka ke xona ba ka mo khupetsang.

12 Sello sa motho xe a hwile.

Xe mosadi a hwetse ke monna wa xaxwe xa a lle le babo ka
 moka xo fihlela ba mmoloka ke xona a ka thomaxo xo lla. Le xona
 xo thoma yena xo lla pela ba bangwe ba tla thoma ka moraxo xa
 xaxwe, ba tla no lla byalo. Xe ba bangwe ba lesika labo wa
 hwilexo ba e tla xo tlo hloboxa xa ba lle tsela ye ka moka.

Ba a sepela xo fihlela ba le kxaufsi xomme o swanetse
 xo thoma wa le xo wa lesaka la kxaufsi kudu ba ka ba ba mmotse
 ba re thoma xomme bona ba kxona ba thoma. Xe ba le ba kwaba
 yaxo ba ba kwa le bona ba tla thoma xo lla.

13 Ba tla no lla byalo xo fihlela ka moraxo xa beke xomme nyale
 xo tla no sala xo no lla mosadi bangwe ba lapile.

Ntlo yona ba tla e soma ka dihlare, xomme xa xo robale motno
 ka teng, xo fihlela ngwaxa ke mo ba ka e thubaxo xomme ca a
 axa ye mphsa.

Kxomo ye kxolo ya hlabiwa xo hlatsiwa diatla tsa leho. Xo
 tloxa fao mosadi yoo a ka tsewa xape empa e sexo ka dikxomo.

Ends.

END . S. 41